

UNIVERZITET U SARAJEVU
VŠU Filozofski fakultet

FORMULAR

SA PODACIMA ZA IZBOR U NASTAVNIČKA ZVANJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Ime i prezime, godina rođenja	Godina doktorata	Godina prethodnog izbora	<u>Izbor u zvanje</u> ili ponovni izbor	Predmet/Oblast	Mentorstvo	
					Dr.	Mr.
Amira Sadiković, 1968.	2012.	2018.	redovni profesor	PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, prevođenje (predmeti: Prevođenje i kulturološke studije, Uvod u teoriju prevođenja, Teorija i praksa prevođenja, Tehnike prevođenja), lingvistika (predmet: Registri), savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 7, 8, 9 i 10) i OPĆI PREDMET/I: Engleski jezik 1 i 2.	2	29

BROJ OBJAVLJENIH RADOVA

Ukupno										Od prethodnog izbora									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	-	-	6	4	8	-	-	3	2	2	-	-	4	2	3	-	-	2	2

Legenda:

1. Broj naučnih knjiga (recenziranih)
2. Broj univerzitetskih udžbenika (recenziranih)
3. Broj monografija (recenziranih)
4. Broj publikovanih naučnih radova u časopisima koji prate relevantnu međunarodnu bazu podataka
5. Broj publikovanih naučnih radova u časopisima koji prate relevantnu bazu podataka
6. Broj naučnih radova u zbornicima koji prate relevantnu bazu podataka (kongresi, simpozijumi, savjetovanje)
7. Broj internacionalnih istraživačkih projekata
8. Broj domaćih istraživačkih projekata
9. Organizacija međunarodnih kongresa i skupova (članstvo u organizacijskom odboru)
10. Organizacija domaćih kongresa i skupova (članstvo u organizacijskom odboru)

Dekan

M.P.

PRIJEDLOG KOMISIJE O IZBORU KANDIDATA (SAŽETAK)

Nakon što je stekla potpuni uvid u prijavu i priloženu dokumentaciju kandidatkinje dr Amire Sadiković, Komisija je jednoglasno zaključila da kandidatkinja dr Amira Sadiković u potpunosti ispunjava sve potrebne i formalne i suštinske zakonom propisane uslove za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, prevođenje (predmeti: Prevođenje i kulturološke studije, Uvod u teoriju prevođenja, Teorija i praksa prevođenja, Tehnike prevođenja), lingvistika (predmet: Registri), savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 7, 8, 9 i 10) i OPĆI PREDMET/I: Engleski jezik 1 i 2.

Komisija donosi ovakav zaključak imajući u vidu posebno sljedeće činjenice:

- prvo, dr Amira Sadiković prevela je cijeli izborni period u zvanju vanrednog profesora (u to zvanje izabrana je 2018. godine), i to na oblasti za koju se bira;
- drugo, dr Amira Sadiković objavila je nakon izbora u zvanje vanrednog profesora dvije knjige, koje su iz oblasti za koju se bira;
- treće, dr Amira Sadiković nakon izbora u zvanje vanrednog profesora objavila je u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim bibliografskim bazama podataka devet naučnih radova, i to iz oblasti na koju se bira;
- četvrto, dr Amira Sadiković nakon izbora u zvanje vanrednog profesora uspješno je obavila 2 mentorstva za završne radove na trećem ciklusu studija i 29 mentorstava za završne diplomatske radove na drugom ciklusu studija;
- peto, dr Amira Sadiković nakon izbora u zvanje vanrednog profesora učestvovala je u 2 domaća i 2 međunarodna naučna i stručna projekta;
- šesto, dr Amira Sadiković ima bogato iskustvo u naučnom i nastavničkom radu;
- sedmo, dr Amira Sadiković vrlo je zapažena u svom stručnom i društvenom angažmanu.


Na osnovu temeljitog uvida u biografiju i bibliografiju dr Amire Sadiković, njene ostale naučne i stručne reference te na osnovu dobrog poznavanja kandidata Komisija je nepodijeljenog mišljenja da je riječ o istraživaču i nastavniku koji je već postigao izuzetno vrijedne rezultate u naučnom i pedagoškom radu. Njen dosadašnji naučni i stručni angažman upućuje na angažovan i profesionalan nastavak do sada već izrazito uspješne akademske karijere zbog čega je Komisija ocjenjuje uzornim članom akademske zajednice. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, Komisija je potpuno uvjerena u zaključak koji je iznijela ocjenjujući s punom naučnom i stručnom odgovornošću kao i sa zadovoljstvom da dr Amira Sadiković ispunjava sve potrebne formalne i suštinske uslove za izbor u zvanje redovnog profesora (u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom o visokom obrazovanju).

PRIJEDLOG: Na temelju sve izloženog Komisija predlaže Vijeću Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta da dr Amiru Sadiković izabere u zvanje **REDOVNOG PROFESORA** za **PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, prevođenje (predmeti: Prevođenje i kulturološke studije, Uvod u teoriju prevođenja, Teorija i praksa prevođenja, Tehnike prevođenja), lingvistika (predmet: Registri), savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 7, 8, 9 i 10) i OPĆI PREDMET/I: Engleski jezik 1 i 2.**


ČLANOVI KOMISIJE:

1.  , s.r.

PROF. DR. ŽELJKA BABIĆ, doktorica filoloških nauka, redovna profesorica na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, za užu naučnu oblast Specifični jezici-engleski jezik, na nastavnim predmetima: Sintaksa engleskog jezika 1, Leksikologija engleskog jezika, Anglistička lingvistika, Uvod u anglistiku, Psiholingvistika, Jezik nauke i struke, Kontaktno-kontrastivna izučavanja jezika, **predsjednica**,

2.  , s.r.

PROF. DR. NEDŽAD LEKO, doktor znanosti iz društveno-humanističke oblasti znanstveno područje filologije, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za naučnu oblast Anglistika, **član**,

3.  , s.r.

PROF. DR. AMELA ŠEHOVIĆ, doktorica lingvističkih nauka, redovna profesorica na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za oblast bosnistika, kroatistika, srbistika, bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (standardni jezik), (predmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), opći predmet – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2), **članica**.